



: 01-50-4-986-8/20

, 29. 07. 2020.

, , , , , ,

35. .(1) (2)

(,, ”, . 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 26/20),

2.

, 14. 06. 26. 06. 2019. ,

, 8. , 15. 05, 19. 05. 20. 05. 2020. ,

8.

(:)
26. 08. 2020. ,
, 12 .

1. 7.

2. :

3. . ;

: 033 2860 68
igor.bajic@parlament.ba sonja.abdulovski@parlament.ba



Број: 01-50-4-986-8/20
Сарајево, 24. 08. 2020. године

ЧЛАНУ

**ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА
У ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ**

Дамиру Арнауту, Зукану Хелезу, Мирјани Маринковић Лепићу, Златану Бегићу, Алми Чоло, Драгану Мектићу, Браниславу Бореновићу и Мири Пекић

На основу члана 35. ст. (1) и (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20), закључка са 2. хитне сједнице Представничког дома о формирању Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, одржане 14. 06. и 26. 06. 2019. године, и закључка о потврђивању именовања чланова Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, усвојеног на 8. сједници Представничког дома, одржаној 15. 05. 19. 05. и 20. 05. 2020. године,

обавјештавам Вас о **измјени предложеног дневног реда за 8. сједницу** Привремене истражне комисије, а узимајући у обзир да је предсједник Суда БиХ Ранко Дебевец обавијестио Привремену истражну комисију да због неодговивих обавеза није у могућности присуствовати сједници.

Сједница ће бити одржана у **сријedu 26. 08. 2020. године**, у згради **Парламентарне скупштине БиХ, у Плавој сали с почетком у 12 часова.**

За сједницу предлажем слједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника 7. сједнице
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:
 - Мирољуб Ђ. Марковић, бивши тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања.

Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.

У случају потребе, можете контактирати секретаре Привремене истражне комисије Игора Бајића или Соњу Абдуловски на број телефона: 033 2860 68 или на е-маил адресу: igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba

С поштовањем,

**Предсједавајући Привремене истражне комисије
с.р. Дамир Арнаут**

Доставити:

- наслову
- а/а



Привремена истражна комисија за утврђивање стања
у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u
pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Privremeno istražno povjerenstvo za utvrđivanje stanja
u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

Број: 01-50-4-986-8/20

Сарајево, 26. 08. 2020.

СУДУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 10. став (1) тачка б) Закона о парламентарном надзору („Службени гласник БиХ”, број 25/18), члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20) и члана 3. став (2) тачка е) Пословника Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине, Привремена истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија), на 8. сједници одржаној 26. 08. 2020. године, једногласно је усвојила сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

Привремена истражна комисија тражи од Суда Босне и Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херцеговине да свако у складу са својим надлежностима достави:

- укупан број кривичних пријава - поступање које није резултирало подизањем оптужнице или обуставом истраге двије године након подношења пријаве;
- укупан број кривичних пријава по којим није отворена истрага једну годину након подношења пријаве;
- укупан број отворених истрага које трају дуже од дviјe године;
- број подигнутих оптужница које нису резултирале првостепеном пресудом након дviјe године.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

Доставити:

- Суду БиХ
- Тужилаштву БиХ
- а/а



Број: 01-50-4-986-8/20

Сарајево, 26. 08. 2020.

ЗАПИСНИК
**са 8. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним
институцијама
Босне и Херцеговине**

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија) одржана је 26. 08. 2020, с почетком у 12 часова.

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут, Драган Мектић, Алма Чоло, Златан Бегић, Мирјана Маринковић Лепић, Бранислав Бореновић и Мира Пекић.

Сједници није присуствовао члан Комисије Зукањ Хелез.

Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из Мисије ОЕБС-а у БиХ, Енвер Богућанин из Сектора за односе с јавношћу, Зијад Хасић, секретар Уставноправне комисије Дома народа, Горан Масал из Истраживачког сектора ПСБиХ, Соња Абдуловски, стручна савјетница у Уставноправној комисији Представничког дома, и Игор Бајић, секретар Уставноправне комисије Представничког дома, које је Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ обавијестио да пружају стручну и административно-техничку подршку Привременој истражној комисији, те представници медија.

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 7. сједнице Привремене истражне комисије;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом
- Мирослава Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања.

Ад. 1. Усвајање Записника са 7. сједнице Привремене истражне комисије

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила Записник са 7. сједнице, одржане 24. 07. 2020. године.

Ад. 2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом - Мирослава Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине

Предсједавајући Привремене истражне комисије поздравио је све присутне и замолио Мирослава Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине, да се обрати члановима.

Током свог свједочења и у одговорима на питања чланова Комисије Мирослав Д. Марковић изнио је своје виђење стања у правосуђу БиХ, Тужилаштву БиХ и Високом судском и тужилачком савјету БиХ.

Саслушање Мирослава Д. Марковића у потпуности је садржано у неауторизованом транскрипту тонског записа ове сједнице који је саставни дио овог записника.

Након саслушања свједока, чланови Привремене истражне комисије једногласно су донијели сљедеће закључке:

Привремена истражна комисија тражи од Суда Босне и Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херцеговине да свако у складу са својим надлежностима достави:

- укупан број кривичних пријава - поступање које није резултирало подизањем оптужнице или обуставом истраге двије године након подношења пријаве;
- укупан број кривичних пријава по којим није отворена истрага једну годину након подношења пријаве;
- укупан број отворених истрага које трају дуже од двије године;
- број подигнутих оптужница које нису резултирале првостепеном пресудом након двије године.

Ад.3. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда задужен је секретаријат Комисије да ступи у контакт са предсједником Суда БиХ Ранком Дебевецом, судијом Врховног суда Федерације БиХ Гораном Незировићем и судијом Суда за људска права у Стразбуру Харисом Вехабовићем, с циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом, с тим да је судија Вехабовић предложио предсједавајућем да се путем видеолинка обратити члановима Привремене истражне комисије.

Сједница Комисије завршена је у 13.45 часова.

Неауторизовани транскрипт тонског записа сједнице налази се у прилогу Записника и његов је саставни дио.

**Секретар
Привремене истражне комисије
Соња Абдуловски**

**Предсједавајући
Привремене истражне комисије
Дамир Арнаут**

NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT

**8. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNI KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA UTVR IVANJE STANJA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH
održane 26. 08.2020. godine**

PREDSJEDAVAJU I

DAMIR ARNAUT

Dobar dan, otvaram 8. sjednicu Privremene istražne komisije Predstavni kog doma Parlamentarne skupštine BiH. Komstatujem da imamo kvorum, gospodin Zukun Helez je jedini lan komisije koji je opravdao odsustvo, gospodin Mektić je najavio da će zbog drugih obavez biti neophodno da napusti ranije, ali u svakom slučaju svo vrijeme moemo imati kvorum i dobili ste dnevni red za sjednicu komisije. Predloženi dnevni red je podjeljen svim poslanicima i uključuje:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prošle, sedme sjednice
2. Saslušanje svjedoka pred Privremenom istražnom komisijom:

Miroslava Markovića, bivšeg Tužioca tužilaštva Suda BiH,

3. Tekuća pitanja,

Ima li prijedloga za izmjene i dopune ovog dnevног reda. S obzirom da ne vidim konstatujem da je dnevni red usvojen. Prelazimo na tačku jedan

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sedme sjednice Privremene istražne komisije.

Nacrt zapisnika ste dobili. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja za raspravu. Stavljam prijedlog zapisnika sa sedme sjednice na glasanje. Ko je za? Usvojen je jednoglasno. Zaključujem ovu tačku, prelazimo na tačku dva dnevног reda.

Ad. 2. Saslušanje svjedoka pred Privremenom istražnom komisijom:

Miroslava Markovi a, bivšeg Tužioca tužilaštva Suda BiH, pozdravljam gospodina Markovi a i zahvaljujem što se odazvao na poziv privremene istražne komisije i na saradnju sa privremenom istražnom komisijom, Dobar dan i dobro došli, u skladu sa ustaljenom praksom na ovim sastušanjima ja u zamoliti tužioca Markovi a da iznese uvodna izlaganja na temu Stanje u pravosu u u Bosni i Hercegovini, nakon toga smo ponovo u s kladu sa ustaljenom praksom otvoriti za pitanja lanova istražne komisije, gospodne Markovi u hvala još jednom, pozdravljam Vas, dobro došli i izvolite.

MIROSLAV MARKOVI

Hvala i vam na pozivu, pa evo prvo da se predstavim za one koji me ne znaju, mnoge znam lanove povjerenstva. Miroslav Markovi , sad ve bivši tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine, do prije deset dana sam bio tužitelj, punjenjem 70 godina staža odnosno životne dobi, otišao sam u mirovinu. Zna i ovako 40 godina tužiteljskog staža na svim razinama od op inske, kasnije okružne kasnije kako se zvala kantonalna, više javno tužilaštvo, federalno tužilaštvo 17 godina. Šta da kažem cijeli život provedete u pravosu u, tužiteljstvu i stanje u kome se nalazie odnosno u kome se pravosu e nalazi je lošije nego kad ste polazili, kad ste po injali. Što praktično zna i da, sebi postavljate pitanje gdje ste proveli 40 godina? Do tega je ovo došlo mislim da isto kao medicinari, lije nici moramo voditi ra una o etiologiji, o uzrocima a ne o simptomima. Na žalost mi se više bavimo simptomima, spoljnim, efemernim pojavama, a ne bavimo se uzrocima. Osnovni uzrok stanja u pravosu u, lošeg stanja u pravosu u je Viskog sudbeno tužiteljsko vijeće. Neovisnost koja nam je data zakonom nije iskorištena na dobar način. To zna i da se nešto mora mijenjati. A kako će se mijenjati kada smo u pat-poziciji. Osnovna stvar kod Viskog sudbenog tužiteljskog vijeća, odnosno osnovna mana je što je to tijelo odnosno organ bez kontrole, a protiv njihovih odluka nema pravnoga lijeka. Nema pravo žalbe. Druga stvar je i sam izbor lanova Viskog sudbenog tužiteljskog vijeća a kada se dolazi u situaciju da sučio opinskog vijeća a biraju sudce vrhovnog suda. To je logika premetnuta na glavu, zna i bilo kakva promjena mora poeti od Viskog sudbenog tužiteljskog vijeća, odnosno izmjene zakona o VSTV-u. Pa evo to bi bio neki uvod moj. Sad bih molio da mu postavite pitanja od onoga što vas zanima i što mogu odgovoriti.

DAMIR ARNAUT

Hvlala gospodine Markovi u na ovom uvodnom izlaganju, ja bih tako er, podsjetio kolege na plan upravljanja tužilaštvom BiH, program rada koji je gospodin Markovi sa inio 2018 godine, i koji je prije odre enog vremena dostavljen svim lanovima komisije pa se i na to možete referirati. Radi se zaista o jednom izuzetnom dokumentu i zahvaljujem se na tome. I sad otvaram rspravu za lanove komisije. Da li smo i i redoslijedom javljanja ili da idemo nekim redom, da li se bilo kojavlja za rije ? Gospodin Borenovi izvolite.

BRANISLAV BORENOVI

Ja u imati naravno nekoliko pitanja. Još jednom pozdravljam gospodina Markovi a, prije nego iskoristim priliku da postavim svoja pitanja, koja mene li no interesuju, dvije klju ne re enice koje ste rekli u svom izlaganju koje su sigurno koje su zaparale uši svima ovdje u ovoj sali, a to je da je reforma pravosu a nezavisnost koja nam je data i nije iskorištena na pravilan na in, pa mi to možete malo detaljnije objasniti po vašem vi enju. Kako ta nezavisnost koja je o igledno data pravosu u BiH o igledno nije iskorištena na pravilan na in. I druga koja je tako er snažna re enica koju ste rekli je da je VSTV organ bez kontrole. Ako možete samo malo detaljnije vaše vi enje oko ove dvije zaista snažne re enice obrazložite

MIROSLAV MARKOVI

Zna i svaki sistem svaka struktura podrazumjeva odre anu kontrolu. Ni jadan sistem ne može funkcionsati sam od sebe i ako ima i kao funkcionira sam od sebe onda mora imati tu kontrolnu funkciju. To je, nije ništa novo to je jedan postulat, nau ni postulat teorije sistema mi u konkretnom slu aju nemamo kada je u pitanju VSTV taj samoreguliraju i elemenat. Nemaju kontrole, nema provjere njihovih odluka. Zna i ono što je u pravu krucijalno to je provjerljivost odluka, to je drugi stupanj. To se lako može uraditi davanjem prava žalbe na odluke VSTV-a o tome odlu i sud, recimo Sud BiH. Ovo drugo što ste rekali pitali ste me za, kazneni zakoni i zakoni o kaznenom postupku, procesni zakoni doneseni su odlukom visokog predstavnika, zna i bez akademiske, stru ne bilo koje druge, ne da kažem kontrole nego bilo kakvog udjela u stvarnju tih zakona, bez parlamentarne procedure, stvoren je takav jedan sistem koji je paralelan. Zna i mi imamo situaciju u kojem smo jedina država u Evropi koja nema vrhovnog suda. Prije jedno etiri ili malo više godina, zan i šest godina na Pravnom fakultetu organiziran je bio jedan okrugli sto Da li nam je

potreban vrhovni sud i sam naslov tog okruglog stola dovoljno govori. Ni u jednoj normalnoj, da kažem zemlji ne postavlja se to pitanje. Svugdje je normalno da se ima vrhovni sud koji e odlu uivati o onim stvarim i koji se ne e baviti prvim stupnjem, koji e odlu ivati o stavrima kojim se ina e bave vrhovni sudovi. Kod nas je to preba eno na ustavni sud, a ustavni sud ima do 3500 do 4500 apelacija godišnje. I prakti no se pretvorio u Vrhovni sud što nije dobro upravo zbog sastava samog ustavnog suda jer tamo su uglavnom ljudi koji se nisu bavili pravom, odnosno procesnim pravom, zna i ljudi koji su ulazili u sudnice. ast izuzetcima. Ta neovisnot o kojoj govorimo podrazumijeva puno toaga. Podrazumijeva prije svega subjektivitet sudaca, jer kako kaže latinska poslovica da je sudac zakon koji hoda zna i podrazumjeva integritet, samostalnost, neovisnost. Me utim to kod nas nije slu aj. Mi moramo zanti da se kontrola nad pravosu em ne uspostavlja izravno, direktno, ona se uspostavlja difuzno kroz sistem ocjenjivanja nagra ivanja, sistem stvaranja vrijednosti, tako da se ljudi podešavaju prema tim reperima koji su im dati i koji se na odre eni na in daju do znanja.

Što je dalje zna ajno odnosno, naglasiti, što je zna ajno naglasiti to je da smo tako er jedina država u Evropu kojoj jedan sud primjenjuje dva zakona. To je doskora bilo slu aj na sudu. Tek od nedavno je to prestalo. Bez vrhovnog suda koji e usaglašavati stavove, koji e odlu ivati u skubu nadležnosti mi nemamo puno šanse da napravimo jedno neovisno pravosu e. Primjera radi mi nema ni tužiteljstvo koje e odlu ivati o sukobu nadležnosti izme u tužiteljstava. Pokušali smo od suda ishoditi odluke me utim sud se oglasio ne nadležnim za pistupanje u takvim situacijam. I u pravu su, naravno oni odlu uju o sukobu nadležnosti sudova. Zna i ta jedna neovisnost kad kažem nije iskorištena zna i dovedeni smo u situaciju da ljudi koji su izabrani u VSTV svojom kadrovskom politikom koju su provodili posljendjih godina naro ito dovodi se stanje u pravosuu u u stanje da i na Parlamenti moramo o tome razgovarati.

DAMIR ARNAUT

Hvlala gospodine Markovi u, idu i se javio gospodin Begi , pa gospo a olo, kako idemo gospodin Begi , gospo a olo, gospo a Marinkovi – Lepi . Izvolite gospo a olo.

ALMA OLO

Hvala, pozdravljam Vas tužio e, poznajem Vas iz nekog ranijeg sistema i znam da je za vas vrijedio glas da ste dobar tužilac. Žao mi je što u posljednje vrijeme nisam pratila vaš rad na

tužilaštvu BiH ali sigurno znam da imamo respektabilnog sagovornika koji nam može reći i dati slobodno svoje viđenje o stanju u pravosuđu u BiH.

Mene intersetuju dvije, tri stvari ali voljela bih da mi ostavite prostor da možda i na kraju postavi neko pitanje u zavisnosti od toga kako ćete i današnja diskusija. Ja bih htjela prvo da vas pitam kakvo je vaše mišljenje s obzirom da postoji percepcija u javnosti da je pravosuđe pod političkim uticajem u BiH intersetuje me kakav je vaš stav o tome i kako mislite da se taj politički uticaj ostvaruje u pravosuđu, da li preko nosioca pravosudnih funkcija ili eventualno preko lanova VSTV-a.

Drugo pitanje je pitanje efikasnosti pravosuđa. Da li mislite da je ovako postavljen sistem efikasan, da li je u stanju da se bori protiv ozbiljnog organizovanog kriminala i korupcije, da li zakonski propisi onemogu avaju efikasnu borbu protiv najtežih oblika kriminala ili postoje i neke druge slabosti koje su subjektivne prirode ili eventualno slabosti koje se ti u kvalitetu nosioca pravosudnih funkcija.

I da li mislite da na efikasnost pravosuđa utiče i sam proces izbora sudija i tužilaca u VSTV, evo ne znam možda je puno pitanja, mislite li da na pravosudne funkcije na najvišim nivoima dolaze najbolji kadrovi. Da li su u procesu selekcije izabrani najbolji kadrovi. Eto ne morate na sva ova pitanja, ali mislim da (mikrofon daleko od govornika)

MIROSLAV MARKOVIĆ

E ovako mislim da sam djelomično odgovorio na taj politički utjecaj, znači on nije izravan, direktni odnos je difuzan, jedan difuzan sistem predlaganja, nagradivanja, kažnjavanja na jedna način posredan sasvim gdje se šalju odene signali. To političari znaju, na koji način će to plasirati, a pravosudni djejalatnici znaju uhvatiti te signale. Što se tiče efikasnosti moramo prvo poći od procesnih zakona. Šteta koja je nanešena donošenjem zakona o kaznenom postupku 2003 godine je nemjerljiva. Ja vam reći jedan slučaj. Znači 2004 godina mi imao godišnje savjetovanje u Neumu, ja sam napravio primjedbe na taj novi zakon, a to je vrijeme bilo dihotomija u smislu staro-novo, staro prevaziđeno zastarjelo i tako dalje, kada sam ja počeo izlagati primjedbe na zakon o kaznenom postupku BiH meni je predsjedavajući i isključio mikrofon i posalo me na svoje mjesto. Znači, nije bilo akak ni poželjno govoriti o nedostatcima tog zakona. Rezultat, do sada smo imali 20 izmjena slovom i brojem, 20 izmjena zakona o kaznenoj psotupku. Od toga jedna izmjena je nosila ak

tre inu teksta komplettnog zakonskog teksta od 500 lanova, 450. zna i radi se od slu aja do slu aja. Posljednji slu aj proše godine imali smo sa ovim davanjem zašti enog svjedoka, davanjem imuniteta, pardon. Zna i od jedne situacije u kojoj se svaki tužitelj mogao dati imunitet svjedoku, to se suzilo da je to mogao glavni tužitelj, a onda je to prenešeno na sud. Svi oni koji su ikada radili u borbi protiv organiziranog kriminala znaju da je to jedno snažno sredstvo koje tužitelj ima da bi prodrmao u najviše sfere organiziranog kriminala. To je sada islu eno. Sad je to toliko zakomoplicirano, možete provjeriti kroz te nove izmjene da su potrebna ak etiri pismena, ak se i ugovor sklapa neki sa tim svjedokom i tako dalje, zna i prakti no nemogu e provesti u praksi. Zna i, kad govorimo o efikasnosti moramo uvjek govoriti o zaknonima. Zakoni su takvi kakvi jesu, moraju se pojednostaviti. Naravno vode i ra una o svim kategorijama zaštite okrivljenog i njegovih prava, ali i na in na koji je kod nas postavljen zakon o kaznenom postupku ne omogu ava efikasnost postupka. Ne znam tre e ste pitalijoš nešto.

ALMA OLO

Pitala sam da li mislite da ste selekcijom koju vršite za VSTV biraju najbolji kadrovi na najviše pozicije u pravosu u?

MIROSLAV MARKOVI

Pitanje je veoma jednostavno odgovoriti. Ne biraju se. Zna i, mogu govoriti za tužiteljstvo, mada mogu govorit i o sudu na osnovu toga, ali ako vi u tužiteljstvu BiH izaberete ivjeka ili ljude ima ih više, koji nemaju dana tužiteljskog iskustva, dana jednoga, apsolutno ni u sudu ni u advokaturi nigdje, šta vio ekujete od tih tužitelja. I onda imatet situaciju da oni i dalje napreduju pa se ta jedna opet difuzna, kapilara ne kompetncija. Zna i ti ljudi kasnije predstavlju BiH u me unarodnim organizacijama. I do ega to dovodii? Mislim da je kadrovska politika klju a svega. Ne biraju se kompetentni ljudi, a onda iz toga proizilazi sve ostalo o emu govorimo i neefikasnost, ne kompetantnost i sve ostalo.

DAMIRA ARNAUT

Gospodin Begi , izvolite.

ZLATAN BEGI

E zahvaljujem poštovani predsjedavaju i, poštovane kolegice i kolege predstavnici medija, uvaženi kolegaa Markovi u, ja prvo da vam se zahvalim što se ovdje sa nama. Ja sam pažljivo zapisivao ove veše opservacije, jasno je da je težište na zakonodavnoj vlasti. Svi mi razumjevamo da je zakonodavno tijelo ipak lai ko tijelo tako je to svuda u demokratijama i nsma e neminovno biti potrebna podrška ljudi iz struke u procesu i pisanja i predlaganja i donošenja novih rješenja. I ako u Paralmetu BiH ima vrhunskih pravnika, ipak ljudi koji se pobliže i svakodnevno bave odre enom problematikom i odre enom granom prava su najpozvaniji da o tome govore. Namjera ove komisije doista jeste da iza e sa prijedlogom izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na rad pravosu a i držim da e vaša pomo i pomo vaših kolega koji dolaze direktno iz pravosu a ili koji su bili angažovani u pravosu u sa repsekabilnim stažom i svojim biografijama biti nama dragocjena kako bi smo predložili najbolja mogu a rješenja. Dali e ona biti usvojena, naravno to ne zavisi samo od nas ovdje, to zavisi i od drugih faktora ali ako ništa ima emo dobar tekst koji e se možda nekada usvojiti u pralamentarnoj proceduri.

Ja bih vas zamolio pored niza ovih stvari koje sam ja precizno zabilježio, ini mi se da u 90% ovih stvari ljudi koji dolaze iz pravosu a se slažu šta je to što bi trebalo mjenjati. To i kroz transparentan rad izme u ostalog i ove komisije i kroz ljude koji upozoravaju na ta uska grla malte ne postaje, op e poznata stvar na nivou društva. Od nepostojanja vrhovnog suda. Me utim i do nekih drugih stvari koje su manje pozntae javnosti, a koji se usko vezuju za struku i svakodnevno bavljenje i obavljanje dužnosti na pravosudnim funkcijama u BiH. Ja sam zabilježio ponovo i ove stvari koje su opšte poznate na nivou cjelokupnog društva, ali i nek deruge stvari koje ste vi kazali iz svog bogatog iskustva, a koje su veoma zna ajne u obavljanju pravosudnih funkcija i ono što bih vas ja želio pitati, ima li još nešto da je specifi no da je bliže vezano za struku za savakodnevno obavljanje poslova proavosudnih funkcija, pa evo kada je rije o tužilaštvu pogotovo, a zašto vi smatraste da je posebno važno da bi trebalo mjenjati u nekom procesu donošenja novih zakona bilo procesnih bilo materijalnih zakona. Hvala vam još jednom na vašem prisustvu danas pa ja i to zabiljažio zbog našeg budu e rada i eventualnog, zapravo ne eventualnog sasvim sigurno sa injavanje prijedloga izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na pravosu e. Hvala gospodine Markovi .

MIROSLAV MARKOVIĆ

Pa ovako mislim da sam vam dostavio jedan papir vezano za te izmjene zakona koje je neophodno napraviti, kada je u pitanju položaj tužitelja. Zna i tužitelj je u jednom ambivalentnom odnosu, u jednom ambivalentnom stanju upravo zbog one zakonske odredbe u kojem tužitelj otkriva po initelje kaznenih dijela. Mislim da je ta jedna odredba nanijela veliku štetu efikasnosti pravosu a u cjelini. Zna i ne u sada da govorim o agencijama za provedbu zakona, odnosno policijskim agencijama ali u mnogom je ova odredba uvela konfuziju u postupanje i tužitelja a i ovih za provedbu zakona, pa se est odoga a da policija samo dostavi izvješće o postupanja o mjeram i poduzetim radnjama i eka dalja uputstva i ako su zakoni entitetski o unutarnjim postupanjima sasvim jasni da policija je ta koja otkriva po intelje djela. Zna i, pored toga imamo jednu situaciju da su uzete neke odredbe iz anglo-saksonskog prava i implementirane kod nas na jednan na in na koji ne odgovara našoj pravnoj kulturi. Zna i mi imamo tužitelja sada u jednoj sasvom druga ijoj poziciji zna i on je stranka u postupku ali nije ravno pravna stranka u postupku ja sam to više godina i dokazivao i pisao. Objavljeno je to u asopisima Pravo i pravda i imam negdje otprilike devet lana zakona koji govore o tome da tužitelj nije ravnopravna stranka u postupku. Šta se onda dalje događa, tužitelj onda kao organ, kao stanka u postupku trebao bi da bude jednak sa drugom stranom, tužitelj nema pravo na pravično suđenje, tužitelj nema pravo na žalbu na oslbuaju u presudu u drugom stupnju. To je jedan nonsens na koji mi iz struke godinama ukazujemo. Kako to promjeniti? Kažem, godišnjeg savjetovanje u Neumu prolazi obično bez prisustva javnosti. Dođu tu i tamo ponekad novinari, nemojte to shvatiti kao kritiku, pa onda uhvate nekog suca ili tužitelja da se kupu na plaži i to je izvješće sa tog samita. A to što su tu skupljeni 300, 400 sudaca, tužitelja odvjetnika, pravnih profesora, profesora prava i tako dalje to izgleda nikoga ne zanima, da se skupi 500 pravnika već bi neko došao da upita imate li nekih problema kod nas ministri pravde tu ne dolaze, a imamo ih entitetskih, državnih kantonalnih koji nema. A to je ono mjesto gdje oni trebaju vidjeti koji su problemi. Ne znam šta bih vam mogao reći još vezano za to.

DAMIR ARANUT

Gospodin Borenovo, aha godspodin Mekti, naravno.

DRAGAN MEKTI

Dobar dan svima, koristim priliku da pozdravim uvaženog tužioca Markovića, da mu se zahvalim što je danas ovdje, što danas ovdje zajedno sa nama utvrđujemo stanje u pravosuđu, jer nam je zajednički cilj da dođemo do boljih rješenja, efikasnijih funkcionalnijih rješenja i da zapravo pravosuđe postane ključni stub, zapravo ono što treba biti u funkcionisanju države i prava. Vi, gospodine Markoviću imate ogromno iskustvo i za mene frapantno da kažem to i ako sam uočio da recimo tužilaštvo BiH, VSTV postavi za tužioca osobu koja nema ni jedinog jedinog dana u okviru pravosudnog da kažem tako sistema. Mislim da tužilaštvo BiH, a i sud BiH treba da se bavi i to mu je nadležnost najtežim organizovanim službenicima organizovanog kriminala korupcije i svega onoga što je dalje propisano KZ-om BiH. Ja li ne mogu da imam svoj stav prema tome da jednatakva osoba prvo zaposlenje bude Tužilaštvo BiH, da tu samo postoje neki durgi uticaji, prije svega mislim na političke uticaje kad VSTV takve osobe dovodi u pravosudni sistem i povjerava im tako odgovorne pravosudne funkcije. Ja sam zapravo da pokušamo nekako da vidimo učinku je problem i kako doći do nekih boljih rješenja, uvažavajući sve ono što je stvarnost u BiH, a prije svega mislim na borbu protiv korupcije. Mi znamo da svi izvještaj Evropske komisije napretku BiH govore o nepostojanju praktično ni jedne minimalne volje za borbu protiv korupcije u BiH. Mi samo vidjeli Pribićev izvještaj te konstataovani, a i opšta je jedna percepcija javnosti da ne postoji uopšte boba protiv korupcije i ako mi znamo da se najveća korupcija događa u sprezi sa nosiocima odgovornih političkih funkcija ovdje u BiH. Tužilaštvo BiH u skladu sa ZKP-om tužioci vode istrage tih aktivnosti usmjeravajući radi policijskih agencija za provođenje zakona, ja bih želio da znam šta je po vama ključni uzrok, razlog što nema jedne organizovane borbe protiv korupcije. Opet kažem poznavajući i nadležnosti tužilaštva BiH i kako je moguće da i u određenim službenicima da li zbog pritiska javnosti, nije važno, doći do otvaranja određenih službenica, godinama se deka da to ugleda, da kažem tako, sudski epilog da ne iznosim neke suđe, poput Pandore. Jeli moguće u inicijativi da te istrage se brže završe da one da kažem tako brže dobiju taj sudski epilog, pred sudom i da se napravi neki funkcionalniji, efikasniji sistem kada je u pitanju borba protiv korupcije. Hvala.

MROSLAV MARKOVIĆ

Pa evo što se ti u prvog dijela vašeg pitanja gdje se odnosi na imenovanja u tužiteljstva to nije jedinstven slučaj znači imamo mi više ljudi koji nemaju dana iskustava i došli su i postali tužioci

BiH. Zna i 2003 godine kad smo po injali došlo je nas troje sa federalnog tužiteljstva i došli su još sedam, osama tužitelja iz kantnalnog odosno okružnih iz RS-a. Zna i zajdni ko nam je bilo da niko nije imao manje od dvasdeset godina radnog staža i onda smo po eli raditi nije bilo vremena ni za edukaciju ni za išta drugo. Kasnije su po eli dolaziti ljudi iz drugih agencija, policije, iz ne zna, ak i ne zma da li su to tvorni ki pravnici iz KPZ-ova i tako dalje. Ljudi koji nakon pisanja rješenja o porodiljnom odustvu došao je u situaciju da piše optužnicu za genocid. Možda malo karikiram ali otprilike to je ravan, o tome se govori, kako onda o ekivati rezultate. Naravno da tih rezultata nema.

Što se ti e brobe protiv korupcijije teorija i praksa slaže se da postoji ta koriupcija de facto, dakle jedna empirijska korupcija i politi ka korupcija koja se zadodjenula u te neke demokratkse okvire i prakti no se to svodi na jednu raspravu o osobnim, li nim interesima. Zna i vi imate agencije za reviziju one samao godinam i godinam konstatiraju stanje i daju preporuke i po tome se ništa dalje ne može poduzeti veoma je da kažem sužena mogu nost njihovog postupanja. Tu bi se trebali uklju iti prije svega agencije za provdebu zakona, zna i policija a onda i tužiteljstvo. Mi imamo masu tih godišnjih izvješ a revizrskih ku a, ali o tome ne možemo, ne može to rezultirati nekom optužnicom. Zna i ti treba prikupudit neku dokimetaciju i odmah reagirati i onda uspostaviti prioritet i po eti procesurati. Zna i još na po etku sam rekao da je zakon o istražnom postupku tako komplikiran da on ne dorinosi efikasnoisti borbi protiv kriminala, a pogotovo borbi protiv tih najtežih oblika kriminala, korupcije i organiziranog kriminala. Tu bi se trebalo puno toga izmjeniti ali kad kažem, a su ti svi zakoni doneseni bez javne rasprave onda se kasnije izmjenama stalnim izmjenam, kaže 20 izmjena pokušavalо se nešto promjeniti ali uglavnom to je vodilo daljem komopliciranju i daljoj neefikasnosti samog pravosu a.

DRAGAN MEKTI

Mogu li ja samo pitanje. OK, hvala na odgovoru. Razumijem te objektivne problema zakona, to što ste vi inili li no i taj slu aj iz 2000 neke godine kad ste predlagali odre ene zakonske promene pa ste imali tu neprijatnost da vam je oduzeta rije potiv zakona o VSTV -u o kojem ste sad govorili, a šta mislite, kakav je vaš stav o subjektivnim problemima u pravosu u BiH

MIROSLAV MARKOVIĆ

A što mogu reći, opet dolazimo do kadrovske politike i imenovanja sudaca, ako vi izaberete ljudе koji nemaju kompetencije za obavlјau te poslove za koje su izabrani naravno da će se plašiti. Oni se, ja sam imao osobnog iskustva sa mladim kolagmа koji su tek po inajli raditi, oni su doista ustrašeni da, i strah od greške, kako to promjeniti. Prije svega polazimo od VSTV-a njihove kadrovske politike, a onda i od tog nekog osobnog znaja samih suadaca, odnosno tužilaca. Ja bih mogao dosta primjera tu reći, ak bih moga i do ustavnog suda ovako moža je sad poretnicozno da ja komentiram odluke ustavnog suda, me utim ja sam imao prije dvije godine sam napisao jedan rad koji je objavljen u asopisu i izložio sam ga dole Neumu, u kome se govorilo o tom dvostrukom suđenju, pravilo zabrane. I sudi ustanovg suda ne istaju odluke Evropskog suda na ispravan način. I oni tamo gdje se neprestano sudi od sluđaja do sluđaja, gdje se neprstano traže interesi oni traže principe. Onda te principe na jedan ne transparentan, odnosno, na jedan da kažem način neprimjenjiv u našim situacijama. Tako imamo odluka ustavnog suda koje odmah prihvataju niži sudovi i dolazimo do jedne situacije, da se kada je u pitanju konkretno taj princip zabrane dvostukog suđenja gdje se prekršaj izjednačava sa dvostrukim progonom gdje je došlo do jedne situacije da se prekršajim prekriva porezna utaja. Rezultat toga, takve jedne neprimjerene primjene odluka ustavnog suda je to da je ova država stotine i stotine miliona maraka izgubila. Mislio sam da će mi se neko suprotsaviti iz ustavnog suda u povodu toga, me utim nije ništa uvjet šutnja. Još u vam reći, kada je korupcija u pitnju uvjet se ide sa vorišnim tokama korupcije. To su oni segmenti u sistemu koji nemaju kontrole ili je ta kontrola neefikasna. Molim vas, nama je pet godina trebalo da ishodimo promjenu zakona, da se oboguti i žalba protiv rješenja suda o odbijanju optužnice. Pet godina. Do tada je sudac nakon saslušanja donosio odluku nakon koje tužilac nije imao pravo žalbe, odnosno niko nije imao pravo žalbe. To je u pravnom sistemu jedan absurd koji je doveo do teških posljedica koje mi ne možem sagledati. A kasnije kada je promjenjen zakon dat je rok od 24 sata. Znači imamo mi više takvih tokova u sistemu kome je onda utjecaj na takve ljudе koji obavljaju funkciju, tako lako otvariti. Znači fokusira se utjecaj na jednog ovjeka koji nema kontrolu ili je ta kontrola veoma loša i onda je to jedna situacija koja bukvalno pogoduje svakom obliku korupcije.

DAMIR ARANUT

Gospodar Marinković - Lepi. Izvolite

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Ja sve srda no pozdravljam, a posebno gospodina Markovića. Ono što bih samo kao uvod htjela reći, da smo mi ispravno, nas jedna grupa poslanika, koja je inicirala i jednu tematsku sjednicu o pravosuđu i hitnu sjednicu predstavnika doma izravno detektovala da je po etničkom problemu zbog ovakvog pravosuđa i VSTV. No, ja jesam pravnik, ali nisam radila u pravosudnim strukturama ali sam imala priliku i da zastupam po sudovima i da vidim neke mane u toj oblasti, ali ste me danas još više uplašili kada ste nam ovdje iznijeli neke stvarne za koje se mi koji se bavimo baš tim pravosudnim strukturama možda nismo znali ili su nam promakle, tipa ovog izbora, pa koliko ste se dugo borili za otklanjanje nekih nepravilnosti u toku poslupka i tako dalje. Ja bih vas prvo pitala vezano za prijavitelje korupcije, mi smo u prilici da u medijima, naravno itamo da ljudi koji otkrjuju korupciju budu potresurani na kraju, na ovaj ili na onaj način, da kod nas već novinari već otkrivaju krivi na djelu umjesto da to već radi, policijske strukture jedan, i evo samo u dva primjera gospodina Aleševića koji je, od koga je kreula afera Potkivanje pa do novinarke koja je otkrila aferu sa kupljenim diplomama, itamo da su oni saslušavni, da su prvi eni i tako dalje ono što me u ovom kontekstu jako interesuje je makar da nam parafrasirate odredbu ovu o ovlaštenom snimanju. Dakle, ja sam ječala u zakonu o krivičnom postupku ali evo, dakle nisam neko ko o tome može odlučivati, uvjek se nekako provlači ta odredba da se radi neovlaštenom snimanju i ako su ljudi da tako kažem uhvaćeni i snimljeni na javno mjestu, ja sam ovdje sebi što kažu kopirala tu odredbu, ali evo malo i da na kažete vaše mišljenje o tome, jer evo uvjek nekako ispadne da ti prijavitelji korupcije izvuku uvjek neki deblji kraj a da se postupci otegnu. Ili evo kao što vidimo protiv Tegeltije se ni ne pokreće. To bi bilo jedni moje pitanje, pačemo vidjeti kad odgovorite, još jedno ili dva da idemo onako redom.

MIROSLAV MARKOVIĆ

Pa evo pitanje kazneno djelo neovlaštenog snimanja, možete ga pročitati o čemu se tu radi. Tu je stvar sasvim jasna. Ako je to snimano na nekom javnom mjestu onda nije potrebna dozvola, dopuštenje da bi se neko snimio to je sasvim jasno. To da li će tužitelj to tretirati kao neko posebno mjesto ili privatno mjesto to je stvar tužitelja inače dolazimo u situaciju da se kreira stvarnost. Sud više ne osuđuje istinu, stvaraju se neki standardi jednostavno se matra dokazanim ono što je uvjerljivije a ne ono što je doista bilo. Ako, ne znam da li mogu govoriti, mislim da danas

mogu, o pojednina nim slu ajevim. Jednostvano da sam ja bio tužitelj u tim slu ajevima znao bi kako bi pistupio.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Pa dobro meni je zbog javnosti bilo stalo da to malo prokomentarišete, jer ja itaju i rauzumijem, ali evo ovaj više zbog javnsoti i zbog injenice da su ti prijavitalji korupcije nekako na kraju izvla ili neki deblji kraj. Nepresano se vrtimo oko politi kog uticaja i na tužilaštvo i na sudije, evo maloprije ste rekli i spomenuli policijske strukture i ja bih vas upravo pitala za vaše mišljenje upravo o politi kom utjecaju na ta strukture, obzirom na njihovu ulogu u postuipcima, jer evo, znamo da u posti zbornom periodu nastaje trka za podjelom pozicija ministara policije SIPE, OSE itd i vidimo i da trakavice oko diploma, jer ako je dan rukovodilac agencije ne može da dokaže gdje, kad i kako je diplomirao onda se svašta možemo zapitati. Pa evo ja bih vas molila da malo prokometarišete naravno da li i tu po vama postoji odre eni politi ki uticaj. I morala bih vas nešto pitati i ako opet kažem ne emo se upuštati u konkretne slu ajeve ali evo sad itamo u medijima o ovoj aferi sa troškovima stanovanja glavne tužiteljice, pa evo ja bih vas samo pitala da li pstoji neki interni akt i procedura kojom bi onaj ko koristi stan morao dokazati da ga koristi. Prevode i to na nas postalnike gdje mi koji nismo iz Sarajeva i koristimo smještaj moramo dostaviti ugovore, dakle ugovore ovjerene u Poreznoj upravi koje ovjerava stanodavac, dakle to ne radimo mi i nemamo nikakve veze sa time, mi koji koristimo stanove, je evo nigdje nisma naišla u medijima ni na fotografiju ni na potvrdu da je recimo taj ugovor provjern od Poreske uprave. Dakle da li onda strane tužilaštva postoje neke procedure koje su se morale ispoštovati da bi se dokazalo a neko koristi stan i na osnovu toga ostvaruje pravo na naknadu troškova.

MIROSLAV MARKOVI

Što se ti e ovog vašeg prvog pitanja uticaj politke na agenciju za provedbu zakona pa to je ja mislim sasvim jasno tu nema dileme jasno je da je ministar politi ka li nosti i da je on taj koji je na vrhu te policijske piramide imamo tu negdje jednu zakonsku neodre enost u zakonu kada se provodi istraga, policijski djelatnici obavljaju radnje i postupke po naredi, naredbama i po zapovjedima postupaju eg tužitelja, zna i tu imamo tj jedan stub hijerahije. S druge strane imamo policiju koji ima svoj stub hijerahije i kad to do e u sukob, nemoj te misliti da e tu biti neka dilema kako e taj policajac postupiti. Pogotovo ako se tu radi o policajcima koji nisu policajci po

vokaciji, kad kaže nisu policajci mislim nisu školovani nego su iz nekih drugih struktura došli, kao što i u tužiteljstvo i u pravosuđe dolaze neki ljudi iz drugih struktura, tim prije radi to se događa u policiji. Ja sam nedavno saslušavao 12, 13 policajaca, baš vezano za neku koruptivnu radnju i od njih 12 samo je jedan imao policijsku školu regularnu. Svi su ostali profesori, monteri, tapetari i ne znam šta, mislim sa nekim kursom oni su postali policajci. Zna i kadar se školuje, to je jasno svakome. Mi imamo i u našem sujedstvu pravosudne akademije, gdje se kadar sistematski školi, a ne da dove ne znam neko, o tome smo već govorili.

Što se ti dove ovog vašeg drugog pitanja, negdje sam ja govorio o tome. Zna i nemojte da dove možemo u situaciju, a ni vi ko povjerenstvo da od drveta ne vidite šumu. Zna i ovo su pojavni neki oblici, zna i tih svih mogućnosti da se zakon tretira na jedan ili na drugi način. Ja sam jedna od prvih koji su napisali opužnicu za tako jedno kazreneno djelo. Radilo se o nekom zastupniku koji je sa sjevera Bosne i kojem je supruga i djeca i stan je ovdje, a on je naplaćivaо taj odvojeni život. Rezultat oslobađajućeg presuda. Drugi kolega isto tako je isto to podigao. Nakon toga mi mi više ne možemo to ni procesuirati što radimo kad su sudije zauzeli takvo stajalište. Možemo to raditi ali oni imaju svoje razloge zbog čega su to radili. Zna i ne bih govorio sad pojedinačno, ali mislim da su to sad pojavni oblici ne jednog, nekonzistentog poristupa zakondavaca koji nije definirao sve situacije kojim bi se moglo to dogodit, a ne bi trebalo.

DAMIR ARNAUT

Hvala. Gospođa Peki izvolite

MIRA PEKI

Hvala. Evo želim da se zahvalim gospodinu Markoviću, da postavim jedno samo pitanje koje je vezno za materijal koji smo dobili u prilogu i vezan je za finansiranje pravosudnih institucija i sudova i tužilaštva. U materijalu koji ste naveli kažete da su nedovoljna finansijska sredstva i razjednинjeno finasiranje sudova i tužilaštava jedan temeljnih problema sa kojim se suočavaju sudovi tužilaštva, ovdje dalje se navodi da se sudovi finasiraju iz 14 što entitetskih, što kantonalnih, osnosno znase se šta se finansira iz budžeta BiH i kažete, predlažete finansiranje iz jednog centralnog izvora, svih sudova i tužilaštava obzirom na način finasiranja i način funkcionisanja i entiteta i kantona i same BiH to je stvarno jedan potez koji bi zahtjevao jednu sveobuhvatnu reformu, ali opet se taj problem finasiranja i tog uticaja onih koji donose odluku o finansijskim sredstvima za

radi i sudova i tužilaštava mislim da ne bi riješio, zato što i uticaj na to jedno finasiranje bi bio skoro pa isti politički uticaj onih koji dosnose budžete. Da li mislite da bi se standardizacijom pa i ako je to i ostavljeno na nivoima i kantona i entiteta odnosno BiH, zna se šta se finsiran sa nivoa BiH, da li satandardizacijom izdvajanjem sredstava, znamo da se savaki od ovih sudova i tužilaštava pojavljuje kao budžetski korisnik i svoj budžetski zahtjevdaju koliko im je potrebno sredstava za rad. U tom smislu je potrebno i brije usvajanja budžeta reći i koliko, je koji sud odnosno tužilaštvo tražilo srestava. Da li smatrate da bi standardizacijom tih zahtjeva koji se tu konkretno tužilaštava i sudova taj problem finansiranja može riješiti, a da se ostane na ovom postojećem nivou finasiranja iz ovih recimo 14 budžeta kako se finasiraju sudovi i tužilaštva.

MROSLAV MARKOVIĆ

Kada je u pitanju finasiranje, isto logički potrebno je nekoga stavit pod kontrolu manje su mogućnosti utjecaja ukoliko se sve to vrši iz jednog centra. To su ipak logički posmatrano, manje mogućnosti. Da li je to sada, da li se to standardizacijom može postići, ne znam nisam finansijski stručnjak, ali imislim da, i ostajem pri tome da bi se iz jednog, finasiranje iz jednog mesta moglo i te kako utjecati na neovisnost pravosuđa u jednom pozitivnom smislu. Toliko.

DAMIR ARANUT

Hvala, gospodin Borenović ima.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Evo ja ću iskoristi sad ovih nekoliko pitanja koja sam želio da vas pitam, naravno u većini onoga što ste vi rekli sam popuno saglasan. Ne slažem i tu imam svoje mišljenje vezano za formiranje nekih novih sudova, viših vrhovnih, jer ste i sami rekli kave su odluke vrhovnog suda. Tu ja imam svoj licni stav, apsolutno sam skeptičan s takvim stavarima mislim da to neće ništa poboljšati stanje u pravosuđu u ovoj zemlji, ali naravno svako ima pravo na svoje mišljenje ne želim da ulazim u dalju elaboraciju. Ali moram reći da sam sada evo u nekoj vrsti ozbiljne konfuzije i još veće to što sad imamo saznanja daje problem pravosuđa u BiH još složeniji nego što mi imamo mišljenje, ćeli smo od vas da je vaše razmišljanje da tužilac nije ravnopravan u sudskom procesu od sudija ujemo da sudije tu imaju određenu dimenziju ograničena limita. Ali ono što ja njaviše vidim ovdje, očemu se najmanje vodi rađuna su oštene. Da su oštene eni u bilo kakvom istražnom i sudskom postupku dovedeni u jednu potpuno marginalnu poziciju, da nemaju apsolutno nikakva

prava, kada je u pitanju sudski proces, jer se nalaze u rukama naravno tužila ke procjene kao je to zakon definisao. Vi ste to dobro rekli, odre ena anglosaksonska rješenja su dovela do te konfuzije pravosudnog sistema mislim da je to najve a greška ove reforme koju smo imali prije nekih 17, 18 godina. Tri pitanja: prvo pitanje, obzirom da ste u penziji kako ste rekli, mene instersuje kako vi kao tužilac BiH dobijate predmete, da li po nekom, kako zadužujete odre eni predmet, da li vam to dodjeljuje, neka vrsta softvera, kompjuterskog rješenja ili vam to da je glavni tužilac ili kako na koji na in jedan tužilac tužilaštva BiH zadađuže ode eni predmet.

MIROSLAV MARKOVI

E ovako mi imamo pravilnik, ali se kada je u pitanju raspored predmeta taj pravilnik se dosljedno ne primjenjuje. Zna i kod nas, prema pravilniku zamjenik glavnog tužioca, odre uje tužitelje koji e postupati u odre enom predmetu, odnosno odre uje postupaju e tužitelje. Me utim jednom preksom to je prenešeno na glavnog tužitelja, odnosno glavni je tužitelj tj koji odre uje ko e raditi koji predmet. To je najkra e što mogu re i. Zna i i ne sam oto nego odre uje i klasifikaciju predmeta. Zna i mi imamo one oznake svoje, da li je u pitnaju KD, KT itd, zna i odre uje i standerdisaciju predmeta i onoga, postupaju eg tužitelja koji e raditi po tom predmetu.

BRANISLAV BORENOVI

Hvala, ovo je vrlo važno, jer, od tog momenta sve dalje kre e. I da se obra am vama kao ošte ena strana. Zna i glavni tužilac je na osnovu moje li ne krivi ne prije koju sam podnijeo krajem maja mjeseca Tužilaštvu BiH dodjelilo odre eni prednet postupaju em tužiocu, ja ne znam kako se zove, a po ovome što sam uo vjerovatno je je neko kome glavni tužilac može to uraditi u skladu sa odre enim krivi nim djelom. Kao ošte ena strana podnijeo sam krivi nu prijavu, saslušan sam kao svjedok, 04. juna ove godine od strane pripadnika SIPA-e dao adekvatni izazu. Radi se o krivi nom djeli neovlašetni prisluškivanje, ne bitn oisad, vjerovatno svi znate o kome se radi. Prošlo je 90 dana ništa se nije desilo. Aposolutno, kao ošte ena strane želio bih da vas pitam,ne sam oaj kao opte eni u ovom slu aju, nego vjerovatni i destine i sotine drugih i ošte enih lica i mnogo težim krivi nim djelima, gddje su neki gubili svoje najvoljenije, gdje tužilac postupaju i drži odre ene „predmete“ godinu dvije ili tri, bez podizanja optužnice ili bez bilo kakvog tužila kog epiloga. Koja su moja prava kao ošte enmog lica u slu aju da taj istražni ili predistražni, ne znam kako vi to ta no formulišete, traje toliko dugo a ništa se ne dešava, a sve je još uvjek u

Tužilaštvu, nema na znaka da e do i do bilo kakve adekavatne odluke, na moje ili zadovoljstvo nekog drugo, a samim tim nema ni susdskog procesa. Šta ja kao ošte ena strana ili stotie drugih ljudi koji su ošte eni u odre enom krivi nom postupku, mogu da urade ?

MIROSLAV MARKOVI

Donošenje zakona iz 2003 godine narpavljen je jedan mix kontinetalnog i anglosaksonskog prava. Prema tom novom zakonu, ošte eni su izba eni iz sistema, mislilm da se se tako najprostije izrazim. Ošte eni neam vipe nikakvih prava, što se ti e samog postupka. Prema ranijim zakonskim rješenjima, opte eni u slu aju obustave , odnosno odba aja prijave, obustave istrage, ošte eni je imao pravo nastaviti postupak, sada on po novom zakonu to nema. Ja dousta ne znam koji su rzahlazi motivirali zakonaodavca da tak onešto prohvati jer je to nešto što jednoistavno nije smisleno da ne kažem nešto drugo. I ista je stvar i sa zahtjevom za zaštitu zakonitosti. Nema ni jednog razloga, a nema ni jedne države bez zakona o zaštiti zakonistosti. Taj institut je ukinut. Samo je entitet RS, vratio taj zakon u zakonu o kaznenom postupku. Što vam ho u re i, na jedan ne transparentan na in je donešen zakon, donešena su takva reješenja koja jednostavno ne mogu istrpiti praksu. Kada je u pitnaju zahtrjav za štiti zakonistosti, ja sam se ve goidinama borio, vjerovtno u nastaviti i dalje da se taj izvanderni pravni lijek, ponovo vrati u naš pravni instrumentarij, imaju i u vidu sve ono što se doga a i oko nas, a pogotovo u najbližem susjedstvu. Jedno istraživanje pokazalo je da je 67 % zahtjeva za zaštitu zakonitosti u Hrvatskoj prihva eno. Zna i dvije tre ine, utoliko je sud pogriješio i utoliko je tužitelj bio u pravu. Zna i u Hrvatskoj, a možete misliti kakvo je stanje kod nas, sigurno je loše.

BRANISLAV BORENOVI

I tre e pitanje koje ste vi dijelom i odgovorili i Vi smatraste kao, što naravno i li no ja samtram, da se treba vratiti taj instument. Pravo ošte enog da mo e nakon odrešeno perioda da nastavi govnjenje uslijed svojih nekih dokaza prema судu i sudovima. Da li smatarate da ej to mogu e uraditri izmjenama zakonskih rješenja, nekoliko ozmjena zakona o krivi ninog postupka ?

MIROSLAV MARKOVI

Misljam da je mogu e, opet dolazimo do onog famoznog pitanja postojanja politi ke volje. Mislim da je mogu e.

DAMIR ARANUT

Evo, gospo a olo ima dodatno pitanje. Izvolite

ALMA OLO

Gospodin Borenovi je govorio ako se ne varam o situaciji kada neko podnese krivi nu prijavu, a nadležni policijski organi ili nadležno tuž ilac, odgovlja i sa postupkom i ošte eni nema nikakvih informacija niti imamo, mogu nosti da ubrza taj krivi ni postupak. ini mi se evo vi nisten to odg odgovorili, ini mi se da u to jsituaciji ošte eni tako er nema nikakvih prava, nema pravo da pita tužioca šta je sa mojim predmetom i ako ga pita ovaj ne mora da mu odgovori. Jel tako? Ja bare mmislim da je tako. Riješenja u ranijem zakonmu o krivi nom postupku su podrazumjevala ulogu tužioca, kao što je tužilac rekao, tužilac odbaci krivi nu prijavu, ošte eni ima pravo da nastavi krivi no gonjenje. Kada tužilac nakon istrage, ili u sred istrage obustavi istragu, ošte eni ima pravo da nastavi krivi no gonjenje. I to je nešto što je neopravdano iuba eno iz našeg procesnog krivi nog zakonosdavstva i mislim da bi trebalo i i u pravcu da se to vrati ali evo ja vas pitam ono što ej on pitao ima li mogu nosti da neko ko podnese krivi nu prijavu smanji mogu nos zloupotrebe od strane policijsih i tužila kih organa, koji o igledno odgovlja e postupak i ne žele da završe postupak. Jer jedina mogu nost, prijava glavnoom disciplinskom tužiocu ili im neki drugi proces.

MIROSLAV MARKOVI

Odgovorili ste sami, jedino je to disciplinski postupak protiv tužitelja.

ALAM OLO

Rekli ste na po etku da VSTV je organ koji ne odgovara nikome. I da mislite da lanovi VSTV- a koji dolaze iz nižih srtuktura kao što su op inski sudovi, op inska tužilaštva ili kantonalni sudovi i okružni sudovi, ne mogu da u estvuju u izboru sudija vrhovnog suda, ne mogu da predlažu sudce ustavnog suda, jer znamo da VSTV predlaže, pravi listu za sudaca, ustavnih entitetskih sudova. Interesuje me šta vi mislite na koji na in se može zakonski uspostaviti odgovornost VSTV-a i kome i na koji na in mislite da treba da bude, komponovano VSTV, mislim ko bi trebao da ini

lanove VSTV- a, da bi adekvatno odgovrili svom zadatku, i da bi birali i najviše nosioce pravosudnih funkcija. To ne rade suci opštinskih sudova ili suci kantonalni ?

MIROSLAV MARKOVI

E ovako, nekad su najbolja rješenja najednostavnija. Zakon o VSTV-u treba izmjeniti u toliko, što lan VSTV-a može postati, samo neko, ko ima 20 ili 25 godina radnog staža, u pravosu u, naravno. S tim što se mora voditi ra una i o pravosudnoj birokraciji. Mi imamo jedan sloj o koje niko ne govori. A to je pravosudna birokracija, kolege predsjednici i oni koji obavljaju rukovodne funkcije, koji 10, 20 ili 30 godina nisu ušli u sudncu. Oni su daleko od problema, oni su daleko od bilo kakvih slu ajeva sa kojima se susre u postupaju i tužitelji i tamo nemaju taj osje aj za njihove probleme. 25 godina rada u sudnici sve ste riješili. Dobili ste i subjektivitet i integritet. Sve ste dobili, a onda i na osnovu toga na praviti skalu, onih koji mogu konkurirati za vjnovne sudove i za najviše pozicije, da nam se ne doga a ono što na se doga a.

DAMIR ARNAUT

Hvala vam.

ALMA OLO

Niste odgovorili na ono, kome vi mislite da bi VSTV trebalo da odgovara da bi postojao neki sistem ovornosti ?

MIROSLAV MARKOVI

Samo parlamentu.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospodine Markovi , malo as ste donekle odgovrili na glavno pitanje koje sam ja imao, ali dopustite mi da ga postavim, odnosno da ga proširim. Dakle, mislim da ono što se prožima kroz ovu diskusiju je da nezavinsost, ne smije biti nedostaka ovornosti, a pogotovo nam nesmije biti imunitet, kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija, pogotovo VSTV. Cilj ove istražne komisije, kako je to utvr eno zaklju kom Predstani kog doma parlametarne skupštine BiH, bitno je da utvrdi probleme, ali i da predloži rješenja i mi smo ve kroz današnju diskusiju i kroz ranije iskaze i kroz iskaze ranijih svjedoka utvrdili dosta problema, primjera radi da VSTV treba

razdvojiti u dva tijela, npr to su neki od prijedloga, sudska i tužila ko, da tu ne mogu biti ne refererntni ljudi, neki prijedlozi su išli u pravcu da tu ne treba biti pridstavnika a dvokata, itd, ali konkretno pitanje: Hoće li to otkloniti probleme kojim svi svjedo imo, u konkretno smislu da mjesecima unaprijed, u medijima itamo ko će biti glavna tužiteljica, ko će biti njeni zamjenici, po tom da će glavna tužiteljica jednog kantonalnog suda, postati sutkinja suda BiH, ko će onda nju zamjeniti na mjestu glavne kantonalne tužiteljice. Dakle ovo itamo mjesecima prije izbora i ovo nisu špekulacije. Ovo su precizna predviđanja koja su se pokazale 100% tačnim i sad ka to uporedite sa izborom, vijeće ministara gdje ak nije ni sporno da se unaprijed zna ili špekulira ko će biti ministar sigurnosti, ministar odbrane, to su politička imenovanja to nema ništa sporno, ali tu je neki procenat takođe stari predviđanja, na nivou 20 – 30 % u zadnjih nekoliko godina vidimo 100% predviđanja. Evo konkretno, sve rukovodne pozicije u tužilaštvu BiH su bile najavljenе imenom i prezimenom šest mjeseci unaprijed i više. Ista stvar je kada je u pitanju sutkinja suda BiH, pa njena zamjena u tužilaštvu. Sve smo takođe stari u medijima mjesecima unaprijed i onda takođe imamo medijske izvještaje o uplitanju, možda ak i posredovanju ljudi koji nemaju veze sa pravosuđem uplitanje njihovo, u medijske izvještaje, o uplitanju nosioca pravosudnih funkcija, opisuju se kao prijatelji, raznih nosioca pravosudnih funkcija, a sami nisu. Moje pitanje je kako to riješiti. Kažem možda ste odgovorili, možda se to može riješiti ovim da uvedemo zakonsku odredbu da lanom VSTV-a ne može biti neko nema 20 ili 25 godina pravosudnog iskustva, ali da li bi i to riješilo. Imamo ovdje situacija gdje neki od ovih ljudi imaju toliko godina iskustva i opet imamo ove njave.

MIROSLAV MARKOVIĆ

Ti ljudi su u manjini, jedno, a drugo ne treba vjerovati glasinama nekada još, mislim da sam odgovorio djekimi no, ne može se reći kada je u pitanju ta moralna strana ljudi, mi ne možemo imati nakakvih drugih parametara osim njihovog prethodnog rada. Znaći i vi imate sad lanove VSTV-a takvi kakvi su, a oni kasnije se samo biraju da kažem u različitim komisijama za polaganje pravosudnog ispita itd. Ne znam, kolegica Šćepanović, ko su nama bili lanovi ispitne komisije na pravosuđu, to su bili najveći i pravni umovi ove države. Da ih sad ne spominjem, morao bih spomenuti amila Sokolovića, Duška Obradovića, to su ljudi koji su doista takvi stručnjaci koji, ije se presude i dan danas citiraju, nakon 20 i više godina, 30 godina njihova rješenja se primjenjuju i dan danas u praksi. Vi sad izaberete lana VSTV-a nekoga koji ima dvije ili tri godine staža, tužiteljskog ili suda koga, ostalo je proveo kao pripravnik, stručni suradnik i tako dalje. I on

postane lan pravosudne komisije. Šta on može ispitivati, koga može ispitivati i na koji na in. Opet ono što govorim, zna i kapilarna nekompetencija, zna i ne možemo u i u, tu moralnu stranu i imati nekog pokazatelja osim, rada tog lana VSTV-a. I još nešto bi reko. Jedna je vješta ka dilema da li treba da posebni tužiteljski, posebni sudski, da li treba advokat itd, mi svi koji se bavimo ovim poslom znamo koliko vrijedi. Znamo koji je advokat dobar koji nije, koji zna koji ne zna, i tako dalje. No, iakda nisam imao neki otklon od toga da li je u pravosudnoj komisije dali bira advokat ili ne, bitno je ona kako stru njak i kao ovjek. A to možemo ustanoviti samo na temelju njegovog rada. Eto toliko.

DAMIR ARANUT

I imam još jedno pitanje, konkretni vezano, kad ste rekli da je kadrovska politika klju , biraju se nekompetenstni ljudi, ima li po vašem mišljenju tako er tu, da li psotoje pojave sukoba intresa i treba li ih onemogu iti. Konkretno, mi smo svjedoci pojave da smo se najbliži srodnici nosica pravosudnih funkcija postavljaju na politi ke funkcije, dakle rukovodne politi ke pozicije. Raniji svjedoci su govorili o tome i moje pitanje, je treba li uvesti bliske srodnike nosioca pravosudnih funkcija u institut sukoba intersam na primjer kada su politi ka intesovanja u pitanju. Ako parlament ili neka vlada na bilo kojem nivou vrši imenovanje na neki rukovodnu finkciju i imenuje, supruga, suprugu, sina, kerku, brata, sestru, nekog sudije ili tužioca, jel taj politi ki neovisan, odnosno da li se eventualno, da li postoje mogu nosti za stvaranje, percepcija sukoba intresa, jer sukob interesa nije nužno konkretan sukob interesa ve i percepcija je bitna. Da li to treba ne nužno sankcionisati, nego urediti, da odere ena politi ka intesovanja nisu mogu a?

MIROSLAVA MRKOVI

Pa percepcija je svakako bitna bez obzira da li je neko ispravan ili da li nije ispravan ukoliko je precepcija negativna onda e to biti ozbiljnog utjecaja na rad tog nositelja pravosudne funkicije. To nam je poznato da postoje obiteljske veze onda tu nisu samo izravne obiteljske veze, tu imamo kumova prijatelja, zetova i tako dalje. Za i kako tome stati u kraj kako to definirati? Ipak bi to po meni ne i na in da ne mogu raditi ne samo u istom sudu nego da ne mogu raditi na istoj razini. A to što kažete da je takav jedna nositelj pravosudne funkciye na neki na in pod utjecejim ukoliko neko zaposli njegovo dijete i tako dalje, ne sumnjivo da jeste, bez obzira ne to što možda i nije ali percepcija javnosti je sigurno takva.

DAMIR ARNAUT

Dobro, to je to. I ako mogu samo. Da se vratim na ovo, to je nešto što će komisija definitivno trebati i u svom izvještaju utvrditi i predložiti, a i u eventualnim nacrtima zakona koje budemo radiuli ispred ove komisije, kada je u pitanju razdvajanje VSTV-a na dva tijela. To je definitivno nešto imeće se komisija opsežno baviti pogotovo kad budemo predlagali izmjene i dopune. Tu sve što smo do sad uli se oslanja na to, da sukob intesa ili barem percepcija da ne bi sudije i tužioци trebali birati jedni druge, s obzirom da će se sutra susresti u sudnici. Tu je ovaj, jedna pojava na koju je ukazano ranija. Da li mislite da je to validno ili da tu ima prostora da tu ostane jedno tjelo?

MIROSLAV MARKOVIĆ

Ja mislim da ne treba razdvajati VSTV. Mislim da može ostati takvo kakvo jeste. Bitni su ljudi, evo da se ne ponavljam, bitni su ljudi koji se time bave. I u pitanju je taj njihov prethodni rad. A to da ja sam nekad i prijatelj sa svojim procesnim protvnikom to nije upitno. Osobno sam dolazio u takve situacije, da prijatelji dolaze i pojavljuju se u sudu, ali nisam imao nikakvih popusta prema takvima, sigurno. Znać i sve ovisi od te moralne vertikale samog ovjeka i profesionalca.

DAMIR ARANUT

Dakle mislite da je to nešto što se može rješavati na način da ukoliko, osoba koja o nečemu odlučuje smatra da ne može o nečemu odlučivati, da se sam izuzme iz tog odlučivanja, tako je na zapadu.

MIROSLAV MARKOVIĆ

Imamo zakonsko rješenje u toj situaciji.

DAMIR ARANUT

Hvala vam. Imate li još pitanja za tužioca Markovića. Gospođa Olo. Izvolite

ALMA OLO

Htjela sam da vas pitam, vezano je za nova rješenja u zakonu o krivičnom postupku, više nisu nova 17 godina egzistiraju, ali eto nova su. Kada je u pitanju ova uloga tužioca u otkrivanju krivičnih dijela. Ne bih se fokusirala na ovaj novo način na koji ste vi bili, bili ste i kantonalni tužilac i znate kako

je dole. Sad me intersetuje pošto su ukinuta op inska tužilaštva i osnovna tužilaštva koja su bila nadležna za krivi na djela do 10 godina zatvora, sve istrage zna i i po entitetskim krivi nim zakonima vode okružna tužilaštva u RS-u i kantonalana u federaciji. Pošto su tužioci ti koji treba da otkrivaju krivi na djela interesuju me vaša znajanja da li imate saznja da tužioci stvarno jako puno rade ili ostavljaju prepuštaj svoj posao policijskim organima na terenu što iz objektivne nemogu nosti da iza u na mjesto uvi aja. Evo ako se radi o nekom ubistvu, da li tužilac u pravilu izlazi na lice mjesta ili ovlaš uje što ima po zakonu pravo, predstavnike policijskih organa, da oni vrše uvi aj i naravno time ta istraga izmi e njegovoj kontoli, jer ne može neposrednim opažanjem da izvrši uvi aj i da rukovodi uvi ajem na licu mjesta. Da li tužioci pribjegavaju takvom modelu, dakle i dalje ovlaš uju policiju, kao što je to bilo u onom sistemu da policija provede uvi aj, da policija provede one istražne radnje koje smatrada su potrebne, i naravno da li po vašem mišljenju to ostavlja mogu nost da se u istrazi u tom prvobitnom kontaktu sa mjestom u injenja krivi nog djela do e do odre enih propusta i da to naravno može imati reperkusije i na cjeokupan krivi ni poistupak. Jer ono što se propusti prilikom uvi aja mislim, a se teško može kod rekonstrukcije uvi aja ili u nekim kasnijim istražnoim radnjama nadokonaditi. Ovdje mislim na ovaj slu aj Memi . Mislim na propuste koji su možda u injeni prilikom uvi aja, ali nemojte se vazati ne emo o pojedina nim slu ajevima, nego mislim na slu ajeve uvi aja na licu mjesta. I da li je po vašem mišljenju loše da tužioci prepuštaju ta svoja ovlaštenja krivi nih dijela organima policije?

MIROSLAV MARKOVI

Ovako zan i pored, ukidanja zakona o zaštiti zakonitosti po novim kaznenim propisima ukidanje op inskih tužiteljstava smatram da je to jedna op a ktastrofa. Nije propust to je karastrofa, koja evo sad nakon 17 godina vidimo te rezultate. Zna i uvjek je organizacija tužiteljstava pratila organizaciju sudova. Zašto kako po kom, na osnovu kojih parametara na osnovu ega je tu donešena odluka da se op inska tužiteljstva ukinu i da se sve prebaci na kantonalna tužiteljstva to niko ne zna. Time je dovedeno do potpune zagušenosti kantonalnih tužitelja i optere enosti onih koji e naravno, to je ljudski, birati lakši predmet da bi ispunio normu. S jedne strane pritisnuti normom i disciplinskim postupcima koju su prijetnja aukoliko tužitelj ne ispuni tu normu, a s druge strane oni e uvjek izabratи lakši predmet da završe stvar. Podjeliti poslove koda stigne i onome stigne i na kakav e na in, to je linija manjeg otpora, a to je tako to je u ljudskoj prirodi, ja ne znam

na koji na in to izbjie i. Takva jedna pogreška dovela je u ovkvo stanje, da tužitelji jednostavno prepušptaju policiji da rade, da obavljaju radnje dokazivanja i prikupljanje dokaza a oni su samo ti koji vrše selekciju. To je jedni tako er loše rješenje, ali kažem inicijani problem je ukidanje o inskih tužiteljstava. Da ne govorim koliko je to zna ajno za praksu mladih tužitelja, koji steknu koji tek sutpaju u pravosudni sitem.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospodine Markovi . Mislima da nema više pitanja, hvala vam na zaista iscrpnom i edukativnom svjedo enju. Mislim da e ovo strahovito pomo i, kako komisiji u njenom daljem radu, tako i u izradi kona nog izvještaja i kona nih zakonskih rješenja, koje budemo imali po okon anju našeg rada. Još jednom hvala na ovom, ovakvom svjedo enju i naravno generelno na ovakvoj spremnosti na saradnju sa komisijom. Hvala još jednom, mi emo nastaviti dalje dnevnim redom. Zaklju ujem ta ku dva i prelazim na ta ku tri.

Ad. 3

Moja je obaveza kao predsjedavaju eg da vas obavjestim da je glavna tužiteljica, gospo a Tadi , glavna tužiteljica suda BiH, nije odgovorila, odnosno o itovala se na upite sekretarijata komisije njenom kabinetu, urgenciju koju sam ja kao predsjedavaju i, u skladu sa zakonom, komisije poslao. Tako da imamo ne samo odgovor od tužiteljice Tadi nego, nemamo bilo kakvu komunikaciju s njene strane, od strane njenog kabineta. Molim sekretariat da potvrdi, dakle nemate nikakvu komunikaciju odstru nih službi. Jel tako, nije došao nikakv odgovor na moju urgenciju.

Tako da je to moja obaveza da vas o tome obavjestim. Kako svi znate za danas je bilo zakazan iskaz gospodina Debeca, predsjednika suda BiH u petak, njegove sužbe su izvjestile sekretarijat, da zbog brojnih obaveza, kako sam shvatio ne e mo i se danas pojaviti pred komisijom. Me utim, mislim da je ponu eno da se prona e neki drugi datum i onaj zaklju ak komisije stoji, skretariat komisije se obaveze da u sradnji sa službama relevantinm u sudu BiH iznaa e drugi datum i prelažem da to bude što prije. Nastavite kontakti sa tim službama i pokušajte dogovriti neki datum, pazite da nije sjednica taj dan. Dakle, ne emo mjenjati zaklju ak komisije, a to je da su stru ne službe usaglasiti datum koji je prihvatljiv za obe strane. Samo kažem opet pazite ukoliko bude prijedloga da sjednica nije zakazana za taj dan, a sve ostalo emo mo i kooridnirati. Što se ti e drugih svih jedoka mi imamo zaklju ke komisije da pozovemo gospodina Nezirovi a. Gospodin

Nezirovi je bio zakazan za jednu od narednih sjednica, me utim zbog kontakta sa osobom zaraženom kovidom je odgodio to. Mislim da je on pokazao fleksibilnost, pa ja bih sugriesao da pokušamo ve idu e sedmice organizovati sjednicu komisije na kojoj bi se pojavio gospodin Nezirovi . Ne znam da li ima nekih prijedloga odnosno prepreka da idu e sedmice imamo sjednicu komisije, naravno dalje e službe koordinirati, pa smo vidjeti koji imamo ta no dan. Ali jeli znala svima idu a sedmica prihvatljiva za eventualno svjedo enje gospodina Nezirovi a. Dobro. Gospodin Begić izvolite.

ZLATAN BEGI

Kolega Damire, ja 02.09 sa po etkom u 13 sati imam sjednicu Komisije za nadzor nad obavještajno sigurnosnom agencijom. Samo da znate, da taj termin, može prije može poslje. To je srijeda.

DAMIR ANRNAUT

Evo ja u samo zamoliti skretarijet komisije, imate kalendar, vidite šta je na dnevnom redu, ako je neki dan privrmene istražne komisije dan neke komisije koja zasjeda npar u srijedu u jedan, nemojte tada zakazivati sudiju Nezirovi a, jednostavno radite u skladu s tim, misli nema nešto puno komisija idu e sedmice tako da ako svi na elno mogu ja sam siguran da neki termin možemo usaglasiti. Kada je u pitanju sudija Vehabović, sudije evropskog suda za ljudsaka prava ispred BiH, on je izrazio želju da svjedoči i video linkom. Ja želim pitati da li jeto prihvatljivo za dane komisije da nam se on obrati video linkom, odnosno putem skypa ili na neki način. Nas to ništa ne spriječava, mi smo imati sjednicu komisije fizički, a to što je nam se gospodin Vehabović obratiti video linkom nije sporno. Sporno bi bilo da mi održimo video sjednicu, ali u ovom slučaju ovo nije sporno. Ako nema niko ništa protiv ja bih onda zamolio sekretariat komisije da ponovo stupi u kontakt sa sudijom Vehabovićem i da vidimo onda tako da neko njegovo svjedno enje da organizujemo, eventualno tako da za idu u sedmicu, ako ne onda tamo naradenu.

To je to što se ti e ovih svjedočenja, ja evo podsjećam da mi smo još uvjek sasvim u redu kada su u pitnaju svjedoci za koje smo usvojili zaključak da smo ih pozvati, ali evo ja molim dane komisije da već na idućoj sjednici pripreme svjedoke za naredno svjedocenje koje smo pozvati. Bilo je i priča e o to me da ujemo predstavnike medija od toga definitivno ne treba bježati. Ne smo razgovarali s njima o pojedinostiima slučajevima nego sa problemima sa kojima se oni susreću u svom radu, a znamo koliki je doprinos medija u rasvjetljivanju dijela korupcije, šta oni misle sada

teba mjenjati od zakonskih rješenja, pitanje tog famoznog neovlaštenog snimanja, koliko im to predstavlja teško u u radu idt.

Ja u tako er sad podjsjetit, s obzirom da smo na teku im pitanjima, mi smo usvojili jedan zaklju ak kada je u pitnju dostava statisti kih podataka i dobili smo od suda BiH nešto što smo na jednoj od prethonih sjednica mogli okarakteristi samo kao ne sradnju sa komisijom i mislim da smo dobili tabelu gdje su nam odbili odre ene podatke. Ja bih sada konkretizirao jedan zaklju ak. Stavi u ga na glasanje, prvo u naravno otvoriti raspravu, i stavi na glasenje evo naravno da samo pro itam. Dakle, traži se od suda BiH da dostavi ukupan broj krivi nih prijava, po kojima nije rezultiralo podizanje optužnice ili obustavom, dvije godine nakon podizanja prijave, pardon suda i tužilaštva BiH, dostaviti ukupan broj krivi nih prijava kojim nije otvorena prijava, jednu godinu nakon podnošenja, ostaviti ukupan boroj otvorenih istraga, koje traju duže od dvije godine, dostaviti broj podignutih optužnica koje nisu rezultirale prvostepenom presudom nakon dvije godine. Dakle od suda i tužilaštva svako u skaldu s njihovim nadležnostima. Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Da li neko ima bilo kakvih izmjena ili dopuna ili sugestija oko ovoga? Nema, da stavim onda na glasanje, ovo ovako kako sam pro itao, a ja u dati skretarijatu ovako kako je napisano. Ko je za ovaj zaklju ak kako sam ga malo as pro itao? Konstatujem da je usvojen jednoglasno. Hvala. Evo sad, na teku im smo pitnjim, da li još neko želi da se uklju i u raspravu. Izvolite gospodine Begi u

ZLATAN BEGI

Ja se zahvaljujem predsjedavju i, ja bih samo htio da zamolim klegice i kolege, da putem maila dostave prijedloge za angažman eventualnih konsultanata, kolegica olo, i kolegica Peki , i ja mislim i kolegica Lepi nisu bile pristne kada smo imali sastanak sa NDI-om. Dogovorili samo da emo raditi zajedno, ali po dvije linije, da bismo bili efikasniji. Jedna linija ide na javne nabavke a druga linija ide na krivi no pravo, ali naravno radi emo i dalje kao komisija ja bih vas zamolio ako možete dostaviti imena konsulanata. Dakle svi vi lanovi komisije koga samtrate da bi trebao biti konsultant u ovom itavom procesu koji e trajati nekoliko mjeseci i da malo razmislite do idu e sjednice kakva bi to mogla biti naša metodologija rada. Evo i kolega Borenovi koji vodi ovu grupu za javne nabavke, da napravim oneku kompatibilnu, podudarnu metodologiju rada, gdje emo bitisvi prisutni i gdje emo ipak ispoštovati sve pocedure i sve što treba uraditi u dogovru da NDI – om, a evo tu možemo poslje sjednice, ja vas mogu pobliže upoznati. Dakle NDI je spreman

da u tom administrativno tehni kom pogledu podrži rad ove komisije, da unaprijedi njene kapacite, kroz angažman i konsultanata koji se pobliže bave ovom problematikom a kako bi smo došli do najboljih rješenja i naravno priemu NDI ne bi uticao na rad ove komisije niti na rad konsulanata, koji mogu biti samo oni koje smo im predložiti. I ne samo konsultanti nego i eventualno administrativno tehničko osoblje, dakle sekretar koji bi to sve vodio uobičajeno, pa tako i PR koji bi uticao na transparentnost rada ove grupe u smislu prezentiranja što mi ovdje radimo. Hvala vam lijepo.

DAMIR ARANUT

Hvala vam gospodine Begiću, ovo je izuzetno korisno, što je kolega Begić rekao, mi smo kao komisija dobili jednu fantastičnu saradnju od strane NDI, koja uključuje finansiranje, kako vanjskih eksperata tako i stručne podrške u koliko nam je potrebna pogotovo na PR aspektu, prezentiranju rada komisije tako da, evo ja se potpuno pridružujem u skladu sa na elima transparentnosti i da svaki član komisije se treba osjećati slobodan da dostavi prijedloge ukoliko ima, to mogu biti i domaći i međunarodni eksperti i ukoliko bi se oni pojavili pred komisijom, ukoliko oni trebaju doći iz neke druge zemlje, NDI bi finasirao njihov dolazak, tako da pridružujem se apelu. Gospodoro.

ALMA OLO

Ja sam htjela malo, slažem se naravno i treba angažovati kredibilne ljudi, ljudi koji se razumiju u sistemu možda ljudi koji su radili na prethodnim rješenjima, ali nemam sad u glavi koga bi trebala angažovati. Međutim ja se bojam vremena koje nam nekako jednoistavno izmeđe iz ruku. Sa se preprembar, ja mislim da mi već sada imamo jednu cjelovitu sliku o stanju u pravosuđu nakon dosadašnjih saslušanja. Nesporno je da pravosudni sistem nije neovisan, nesporno je da je neefikasn, nesporno je da sastav VSTV-a treba mijenjati, nesporno je da VSTV treba nekome odgovoriti i da to treba pravno uređiti, ja bih voljela da mi imamo dinaiku rada jer bojam se, da sljedeće 2021 ukoliko sad mi ne izađemo sa nekim prijedlozima, sve ovo što ćemo napisati u izvještaju što su na svjedoci rekli, ništa neće biti parlamentu. Mi bi morali svoj posao u sljedeće godini i pravno završiti, eventualno predložiti neka zakonska rješenja mislim da bi nam ti eksperti u mnogome pomogli. Da možda saslušanja završimo do kraja godine i onda da se stvarno angažujemo na izradi zakonske regulative koja bi u narednoj godini morala i trebala

usvojena, da ne ekamo onu predizbornu godinu, jer onda u 2022 nema sigurno nikakvog posla niti e biti. Tako da nekao sam obeshrabrena, toliko je teško stanje, toliko je sanje zapušteno da mislim da je ovo Siizifov posao i da e biti veom teško predložiti kompletna zakonska riješenja koje e zadirati u sve segmente kako pocesnog tako i materijalnog zakonodavstva i mislim da nam treba pomo stu njaka. I podržavam ovo.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospo o olo, ja u samo podjestiti da mi smo po eli sa radom 26. 05, zna i evo doslovno je tri mjeseca, uzimaju i u obzira ovaj kolektivni godišnji, i ovo je ve osma sjednica komisije, ne znam da je ikada u parlametnu bila aktivnija komisija što stalna što privremena. Tako er smo na našoj tre oj sjednici usvojili program rada koji sadrži vremenski okvir i evo ja u sada samo podsjetit. Usaglasili samo se da smo po eti razgovore u julu, mislim ak da smo po eli zadnju sedmicu juna, saslušali smo ve zana ajan broja relevantnih svjedoka, što je najbitnije. Bitnija je ta struka nego sam broj i u programu rada stoji, da e komisije ulagati napore na sasliušanja i pribavljanju da okon a rad do decembra 2020 godine. Dakle mi imamo ješ etiti mjeseca, a koliko samo postigli za ova tri minus, kolektivni odmor, ja ne sumnjam da smo sve završiti do decembra i da smo anlizu iskaza i dokumantacije i akata uklju uju i zakonska rješenja, okon ati do juna 2021, što nas zaista ostavlja dosta daleko od te izborne godine. Mislim da ukoliko se budemo držali ovoga što smo usvojili a za sad pokazujemo sve naznake da ho smo, da mi to možemo završiti da ne ulazimo blizu u izbornu godinu. To je to. Da li ima još neko, javljanja? Nema, onda zaklju ujem osmu sjednicu privremen istražne komisije. I podsje am, ima smo idu e sedmice sjednicu ukoliko gospodin Nezirovi ili gospodim Vehabovi ili obojca budu mogli idu e sedmice. Tako da planirajte, a sekretarijat komisje e paziti da se to ne poklopi sa nekom sjednicom gdje je neko od nas lan. Hvala vam.